

□



Future-proofing our children

Pele ga sekolo sa Tshipi

Setlhogo

Thapelo – Re rapela jang

A Mokaedi wa batsadi
Sekolo sa Tshipi ithutelo lapeng



Go Motsadi

O amogelesegile mo “**Thapelo – Re rapela jang**” Thuto ya sekolo sa tshipi.

Mokwalo o o go fa thutuntsho e potlana gore o ka ruta jang thuto e.

O ka ipaakanya le go ruta thuto e jang

Fa tlase ke maele a go ipaakanya le go ruta thuto e:

Kgato	Tiriso
1.	Etela maranyane a New Apostolic Church Website ka go tobetsa seele se se latelang mo maranyaneng a gago a WhatsApp: https://bit.ly/3NACSSH5
2.	Kgobokanya di dirisiwa tse di latelang go netefatsa fa o ipaakanyeditse thuto e: <ul style="list-style-type: none"> • Baebele • Mokwalo wa thuto wa PDF o o setseng o baakantswe. • Pena, metako le lekwalo la ngwana, etc. • Setshwantsho sa motshikhinyego se se leng thuso e nngwe • Katakasima le Dipotso le dikgarabo (bogolo jang mo batlhomamisiweng) <p>Ela tlhoko:</p> <p>2.1: Nako e siametseng go ruta ke maphakela a sontaga morago ga tirelo ya tshipi, go tsamaelana le lenaneo la malatsi otlhe a sekolo sa tshipi, go tswaledisa lenaneo.</p> <p>2.2: Ka tswe-tswe dira thuto e nne khutshwane , o etse tlhoko gore bana ba reeditse ka kelelelo – o itse ngwana wag ago botoka! <i>Tirelo ya sekolo sa tshipi ga e hete metsotso e 45</i> .</p> <p>2.3: Thuto e lebaganye (Batlhomamisiwa 1).</p> <p>2.4: O ka kopa thuso mo morutabana wa gago wa batlhomamisiwa fa o tlhoka thuso.</p>
3.	Rapela (Bona thapelo ko bofelelong jwa thuto e) O kope Modimo go go thusa go ruta ka tsela e a eletsang re ka e ruta ka teng.
4.	Dira seemo se se siameng, se se senang dikgoreletsi se wena le bana/ngwana le leng fa go tshwanang. Sekai: Nnang mo tafoleng kana phate.
5.	Bala thuto. E bale gape gore o e tlhologanye. Lebelela setshwantsho sa motshikhinyego go re o tlhologanye botoka.
6.	Kwala dintlha tse o batlang go di gakologelwa.



Go ruta thuto ya sekolo sa tshipi mo lapeng

O ka ipaakanya le go ruta thuto e jang

Re tswelera ka go abalana maele a go ipaakanya le go ruta thuto e:

Kgato	Tiriso
7.	Tlhaloganya maikaelelo a thuto a e leng gore ngwana wa gago o tshwanetse go a gakologelwa.
8.	Ruta ngwana wa gago thuto jaaka polelo, o ka nna wa bala.
9.	Supegetsisa ngwana wa gago setshwantso sa motshikinyego mme o soboke molaetsa.
10.	Laela ngwana go dira tekeletso e mo lokwalong la gagwe la ikatiso
11.	Rapela, kana kopa ngwana wa gago go rapela go tswala thuto.

Di dirisiwa tse di leng teng go ithutela ko lapeng

Tse ke dingwe tsa di dirisiwa tse di ka thusang mo thutong:

1. WhatsApp, buisanyang le ba lelapa le lengwe ka thuto ya batlhomamisiwa 1.
2. Buisanyang ka thuto le batsadi ba bangwe go tsaya tlhaloso pele ga o ka ruta.
3. Gololesega go tlhotlhomisa ka thuto e gore o nne le kitso e e oketsegileng
4. Itshwaraaganye le mogokaganyi wa sekolo sa tshipi kana morutabana wa sekolo sa Tshipi go go fa kitso e nngwe.



Thuto

Setlhogo

Thapelo

Maikaelelo a thuto

Re ka bolelela Rraarona wa legodimo sengwe le sengwe.
O araba dilelo tsa rona ka fa go rateng ga gagwe.

Tshoboko ya thuto

- Fa re rapela, re bua le Modimo.
- Morena Jeso o ne a ruta barutwana ba gagwe go rapela.
- Thapelo e tshwanetse go tswa mo pelong tsa rona, Ga ya tshwanela go nna jaaka motho a boka leboko.
- Re tshwanetse go tsenya ditlhaloganyo tsa rona mo thapelong, le fa e kabo e le yo mongwe a rapela.
- Re ka ya ko go Rara wa Legodimo ka dilelo le mathata a rona otlhe mme re sa lebale malebogo le go rapelela ba bangwe.

Re rapela jang?

Ga re battle sepe go re itaya tsebe fa re rapela, ka jalo re a khubana, re tswala matlho re bo re oba ditlhogo.

Re mena mabogo a rona. Re batla go rapela ka pelo yotlhe.

Re rapela leng?

Re rapela maphakela, maitsibowa le pele ga dijo. Re ka rapela gape fa re ikutlwa re batla go bua le Rara wa legodimo

Re simolola jang thapelo?

Re tshwanetse go nna re simolola Thapelo ka go galaletsa le go leboga. Go tsweng foo re ka bolelela Jeso sengwe le sengwe sese mo pelong ya rona.

Re rapela leng fa re le mo tirelong? Re rapela:

- Pele ga tirelo e simologa,
- Thapelo ya Morena
- Fa moruti a sena go re itshwarela dibe
- Ko bokhutlong jwa tirelo
- Ko tshimologong le ko bofelelong jwa sekolo sa Tshipi.



Re rapelela eng?

Re lebogela Modimo:	Re kopa Modimo go:
<ul style="list-style-type: none">• Dijo tsa rona – le fa e kabo e le borothonyana• Pabalelo ya baengele• Pabalelo mo bosigong le motshegare,• Batsadi le ditsala tsa rona• Botsogo, le dijo tse re di jang• Baruti ba a re fileng bone le gore a ba segofatse• Barutabana ba sekolo sa Tshipi le ba sekolong sa rona	<ul style="list-style-type: none">• Babalela ba masika le ditsala tsa rona• Go fodisa botlhe b aba lwalang• Go thusa botlhe baba tlhokang• Segofatsa mo Apostolo yo mogolo le wa dikgaolo• Romela Jeso go tla go re tseela gae• Re thuse go nna le maitseo le botho go ba bangwe.

Thuto e raya eng mo go rona tsatsi jeno?

<ul style="list-style-type: none">• Fa re rapela re bua le Modimo• Re ka bolelela Modimo sengwe le sengwe , o reetsa tsotlhe tse re di kopang.• Re simolola ka go galaletsa le go leboga Modimo pele ga re bua dikopo tsa rona• Gakologelwa gore o re fa tse di re siametseng fela• Re tshwanetse go rapelela go tla gape ga ga Jeso ka gore re a mo rata e bile re batla go nna le ene ka bosakhutleng

Dipotso tse re ka di botsang?

<p>Q: Re rapela jang?</p> <p>A: re a khubama, re phutha mabogo re bo re tswala matlho ka ditlhogo tse di obilweng</p> <p>Q: Re lebogela Modimo mang fa re rapela?</p> <p>A: batsadi, baruti, ditsala tsa rona le barutabana ba rona. Botsogo le dijo tsa rona</p> <p>Q: Re kopa eng mo Modimong?</p> <p>A: go re babalela, batsadi, ba masika le ditsala.</p> <ul style="list-style-type: none">• Go fodisa ditsala tsa rona tse di lwalang• Go re thusa go nna le botho le go thusa ba bangwe.• Go segofatsa ba Apostolo, le go romela Jeso go re tseela gae.
--



Thapelo ya rona

Thapelo ya ga mme le rre e rapelwang pele ga thuto

Modimo Rara wa legodimo, Re lebogela letsatsi le lengwe la bopelontle jwa gago.

Ke kopa o segofatse mme le rre, baruti ba rona le ditsala tsa rona le ba masika

Re rapela gore re nne re go tlotla le go latela ditaello tsa batsadi ba rona

Re segofatse gore re nne le lerato le bopelontle mo go mongwe le mongwe yo re kopanang nae

Segofatsa sekolo sa rona sa Tshipi gape re leboga go bo o re tlhophile go nna bana ba gago.

Re batla go tswelelea re le boikanyego go fitlhela o tla go re tseela gae.

Re kopa tse tsotlhe ka leina la gago le le tlotlegang. Amen

Thapelo morago ga thuto:

Modimo Rara o ko Legodimong.

Re lebogela go bo o re babaletse le go re re kgone go amogela polelo ya Baebela Re lebogela go re babalela gore re seka tsena mo dikotsing.

Re thuse go tlotla mme le rre le go nna pelontle mo go botlhe ba re kopanang nabo. Re kopa o re thuse le mo tirong ya sekolo.

Segofatsa Moapostolo o Mogolo, Ba Apostolo le baruti. Re kopa o ba sireletse fa ba ntse ba tsamaya gore bat le ba re rute thata ka ga gago, Modimo.

Thusa bana ba gago botlhe, bogolo jang baba lwalang le baba senang se ba se jang le fa ba nnang teng. Re kopa o tle kapela go re tseela gae.

Re kopa tse tsotlhe, e seng gobo re na le tshwanelo ya sone, mme ka leina la ga Jeso. Amen.